

12 1/2 pp.

Ser. 833(7)

A13/8/115

M. Masete.

Mametsa tribe placenames, history, games.

0-1b

Makausu.

K34/115

1/13

1

Mokgalabje wa bogolo-golo wa ga Seerane leina lagwe
 ba re ke Makausu. Bjale mokgalabwe eowe wa ga Seerane ke
 monna wa go tiya wa ngaka bjale o thusa batho kudu go alafa
 ba bona a ba babjwa a thusa batho kudu ka go ba fa ditlhare
 tsa go fodisa bolwetsi ena o dula gona mono Mabins Location
 mabapi le noka ea Lepelle thabeng ea Selomole go okamela
 tiipeng. Bjale Makausu ke monna wa go lema kudu mabele.

2

Bjale ena le mo letsatsi le fisa kudu o swanetse go no budusa
 mabele bjale Bathoka noka ba makala kudu gore na ena o reng
 a no budusa mabele a mantsi rena re dumetse mowe re kwa gore
 e be e tlala e kgolo kudu ka ona ngwaga owe bjale re nyama
 kudu dipelong a re butsiso ba bagolo ba sa tsebe ngwaga owe
 ka go thloka tlhokomelo, fela ka gore ditaba tse di bolabola
 ke batho ka bontsi ke fawe re di ngwalago mo ditabeng tsewe
 bjale mowe re kwa gore ena ka mabaka awe o be a dula a e nosi.

3

Motse ngwagwe gape mabele awe re kwa gore o be a sa fe mosadi
 wagwe Maamaepane gore a silele bana bawe bouswa bjale a buna
 mabele agwe a beya leribeng thabeng ya Selomole. Bjale
 banna le mosadi Maamaepane ba sitega ka tlala kudu re kwa
 gore mabele awe monna yowe wa mokgalabjwe re kea gore o be a
 epile molete o mogolo mowe gona o o bitswago gore ke Seletese.

4

Bjale o be a tshela mabele awe agwe mowe moleteng owe bjale
 a loga bjane a dira sekguru metso sa nolete owe le sona se ne
 le leina la sona ba re ke Methipo. Bjale re kwa gore
 o be a loga a fela a lekanyetsa mowe molomong wa molete owe
 o bitswa go Seletese gore a tle a kgone go thiba mowe
 moleteng bjale o be a re go dira ka ona mokgwa ona owe a
 phusetso fase, a tshela mabu gore ba se ke ba tla ba bona gore
 na go ne leeng. Mowe a beilego mabele gona bjale mowe
 mokgalabjwe yowe Makausu o be a e ne le thato kudu ya go rata
 go ja a e noosi. Bjale setshaba se a bego a dula Tlheng

5

naso re kwa gore ka moka ba be ba makala ka go no bona ena

RM/

mokgalabjwe yowe Makausu a nonne fela bana bagwe le mosadi
 wagwe ba otile kudu, bjale re kwa gore go be go ene le
 ngwana wagwe wa motlhankana yowe ba rego ke Matlabee, bjale
 ngwana yowe re kwa gore o be a e ne le dimpya tse dintsi kudu
 bjale ka tsatsi le lengwe ka go kwa tlala a bitsa dimpya tsagwe
 a ya go tsoma gona kowa thabeng ya Selomole ya go okamela
 noka ya Lepelle bjale ka go se be le tsebo gore na papagwe
 6 Makausu o dula gona mowe thabeng ya Selomole bjale re kwa gore
 o be a fitlha mowe hwetsana mokgalabjwe yowe papagwe Makausu
 a dutsi a thabile a sa gopole selo bjale motlhankana yowe
 Matlabee a fitlha mowe leribeng la papagwe bjale a hwetsana
 go budule ka moka mowe go bonagala gabotse go e mo go dula
 motho goba batho. Bjale dimpya tsagwe tsa thoma go dupella
 mafetla a dinama tse a di beilego mowe leribeng re kwa
 7 gore motlhankana o be a re a sa maketse mowe a bona mpya e
 nngwe e tswella le mogwapa wa nama wa go oma bjale a lebella
 a bona gore mpya e e utswitse bjale re kwa gore o be a ema
 lebaka le legolo kudu a sa lebeletse bjale a bona go fitlha
 kowa leribeng difata mo fase bjale le a lebella a makala
 bjale re kwa gore o itse a sa maketse a bona dimpya di ntsha
 bouswa mowe di epago gona bjale ka gore o be a swere ke tlala,
 a batamela mowe dimpya di epago gona a di raka tsa boela
 8 morago. A thoma go lebella gabotse mowe dimpya di bego di
 fata gona. A bona mauswa a mantsi le mabele bjale mowe
 motlhankana yowe Matlabee morwa Makausu, a gomela gae le
 dimpya tsagwe ka gore Makausu o be a sa ile go tsoma
 bjale mowe motlhankana yowe Matlabee a kitima ka lebelo
 a bakile gae go botsa mmagwe Maamaepane gore ketso
 hwetsana mabele a mantsi kowa thabeng ka fase ga leriba
 gape gona mowe go ne di nama tse dintsi kudu bjale ke
 9 fawe mmagwe lea ena a ilego a re go kwa mantsu awe a re
 ngwana ka a re ee mowe o bonego mabele awe fela re kwa gore
 mokgalabjwe yowe le ena o be a setse a fitlha mowe
 RM/ leribeng le ena mosadi wagwe Maamaepane le morwagwe Matlabee

- ba be ba setse ba fitlha mowe bjale re hwetsana ditaba
 tse dintsi kudu fela mowe re kwa gore go be gwa fitlha matabee
 le mmagwe pele ba tseya mabele awe ka moka le dinama ba
 tshela ka dipitseng ba rwala ba tshaba le mabele awe ba
 10 namela thaba e kgolo ba ema kowa ntlheng ya yona ba lebella
 leribeng la Makausu gore na o setse a tsene kowa leribeng
 lagwe nase gape Makausu e be e se motho wa go kwana le batho
 ka bakeng sa thato. Bjale mowe re kwa gore o be a re go
 fitlha mowe leribeng a hwetsana go sene le dinama tsele a
 bego a di siile a thoma go nyakela ka moka mowe a bego a beile
 dinama tsa gwe bjale a bona marofa a dimpya a tletse mowe
 a bego a beile dinama le mauswa gona re kwa gore Matabee le
 11 magwe Maamaepane ba be ba dutsi mowe gedimo ga thaba ewe ba
 lebeletse mokgalabje yowe Makausu a nyakela dijo tsagwe
 mowe leribeng re kwa gore Matabee mmagwe ba be ba tshaba ba
 ya gae ba rwele mabele awe bjale ba fitlha mowe ba tshela
 mabele ka pitseng ba epela fase ka moka le dinama tsatsi lewe
 re kwa gore o be a boya gae a hwetsana mosadi wagwe Maamaepane
 a dutsi a fitlha mowe ka ditlhong tse dintsi gape re kwa gore
 o be a lapile ka tlala bjale a fitlha mowe gae a dumedisa
 12 wagwe Maamaepane bjale re kwa gore ba be ba tseya morogo wa
 motlhare o ba rego ke lebipo. Ba mo fa ona a ja gape re
 kwa gore a a kaa ba botsa gore kek be ke beile mabele a ka
 kowa leribeng ke hwetsana mongwe a tsere mabele awe bjale ka
 gore o bea tseba gore ba ka mmutsisa gore na o be o etswana
 o kae bjale mowe a bona gore ba mo lemogile a thoma go
 dira maano a gore ba mo tsholele bouwa ka gore re kwa gore
 13 ba be ba mo kona ba sa mo fe ba lefeletsa kowa a ija a ba
 kona matsatsi a mantsi bjale mowe re kwa gore Makausu o be a
 bitsa morwa wagwe Matabee batho ba tlogile ka moka mo gae
 a dula nae ka mafuri ga motse a thoma go mo tlhalosetsa
 maina a dithaba gore na o wa tseba ngwanaka gore dithaba
 di ne le maina a tsona. Bjale mowe morwagwe Matabee a re
 aowa papa a ke tsebe gore di ne ke maina bjale re kwa gore
 o be a mmotsa gore kek tlo thoma go go tlhalosetsa

- 14 maina a tsona go tloga go tloga mono Mabins Location go
ya Strasburg, ka moka ga tsona dithaba le meboto bjale a
thoma go mo tlhalosetsa maina a tsona sea: Thaba e kgolo ya
mathomo Lewalenagodi yona e okametse nokeng ya Lepelle,
ya bobedi ke Makgopa, ya boraro ke Tswenyane, ya bone ke
Selomole, ya botlhano ke Iwale yona e okametse motse wa
mosate ga Mametsa ya boselela ke Kubu yona e okametse Tiepeng
- 15 ya ga Mametsa ya bosupa ke Mawetsi ya go roba monwana ka
mebedi ke Sethupa, ya go roba monwana ka o tee ke Ramakgae.
Ya go fetsa lesome ke Masilebe,
ya lesome le motso ka o tee, Setshwanetsi
ya kesome le metso ka mebedi ke Selotsi
ya lesome le metso ka meraro ke Seboku,
ya lesome le metso e mene ke Seribane.

- Bjale mowe re kwa gore o be a thoma go thaba motlhankana
- 16 yowe Matlabe bjale mowe Makausu a napa a thoma go mo tlhalose-
tsa dithaba tse dintsi gape tsa Strasburg bjale a thoma gape
go mo tlhalosetsa gape ona mosegare owe go tswela pele go
ya Strasburg a mmotsa maina gape Lebating yona ke thaba ya
go okamela nokeng ya Malomanye.

Maakonko
Hpokong
Morothwana
Maamagukuku
Manyane
Molekediwane
Lwaleng
Lsekana
Setlhatswa
Makotoleng
Motsenatsa
Mphitsi
Rakong
Manotwana
Setlhogwe

RI/

Ngwana o letsegare

Maadipolomonyane

Lebola

Kidi

Meathipyane

Tsokung

Mankukurung

Ga Khwini gona ke mmoto wa go okamela motse wa ga Poselane.

18 Bjale mowe re kwa gore mosadi wa Makausu Maamaepane o
be a re a boya masimong a hwetsana morwagwe Mattabee a thabile
kudu le papagwe Makausu bjale mowe re kwa gore motlhankana
yowe o be a kitimela go gathanetsa mmagwe go mmotsa ditaba
tse dintsi tse a bego a botsa ke papagwea mosegare ka moka a
re papa o be a mpotsa ditaba tse dibotse gape o mpotsitse
maina a dithaba ka moka go tloga Mabins Location go fitlha
Strasburg bjale mowe re kwa gore le ena mosadi wagwe Maamaepane
a batamela tlheng ga monna wagwe Makausu bjale le ena a thoma
19 go mmutsisa gore na Matlabee o be a mmotsang mosegare bjale
a re ke be ke motsibisa maina a dithaba ka moka go tloga mono
Mabins go fitlha Strasburg kowa dithabeng tse dikgolo bjale
mowe re kwa gore mosadi wagwe Maamaepane le ena o be a thoma
go thaba kudu a bona gore anthe monnayowe Makausu o nyaka
ngwana yowe wagwe Matlabee bjale mowe re kwa gore le ena
mosadi wagwe Maamaepane o be a thoma go mmutsisa gore na
a o mmotsa maina a dithaba fela na maina a dinoka ona o wa
20 sietseng nas bjale mowe re kwa gore o be a leka ka bothata
gore a mo tlhalosetse maina awe ka gore o be a tseba gore a
ba mo tshalele bouswa bjale a retella gore mosadi yowe
a mo tsholele bjale a thoma go mo tlhalosetse maina a
dinoka le dinokana go tloga Mabins go fitlha kowa Strasburg
dithabeng bjale maina awe re butsisa ga bakgalabjwe le
bakgekolo ba bagolo ba ba tsebago maina a tsona ka buntsi
bja tsona.

21 Bjale re tla thoma go tlhalosa maina awe a x tsona sea:
Lepelle

Taung
 Matokane
 Mphogodikeng
 Setogo
 Letlharatlhara
 Maadithuri
 Lwale
 Nakeng la Tholo
 Motlhodifong
 Pelejane
 Maphere
 Molomathapi
 Lesetlheng
 Nokeng ya Motlhwane
 Kgogongwe
 Kubjaname
 Maaseake
 Maalapane
 Sebitse

22

Madiba a tlhara
 Mafisi
 Sareng
 Le tlapeng la kokoi
 Malomanye
 Digorogorwane
 Meetladimo
 Meetladingwane
 Lefatlha
 Motsele
 Sekgapana
 Setshokgole
 Tingwaneng
 Moseeditswana
 Kgorong

R/

Ke ona maina a dina tsewe mokgalabjwe yowe Makausu a go

- 23 botsa mosadwagwe Maamaepane maina a tsona bjale mowe re kwa ditaba tse dintsi kudu tsa mokgalabjwe yowe Makausu bjale mosadi a thoma go thaba kudu a tseya mabele ala a go a tseya kowa Leribeng la Makausu a tshela lehudung a thoma go tlhobola mabele awe ka mose bjale a tsea a tshela lwaleng a sila ka tshilo yaba boupi a tshela ka metsing awe a belago ka pitseng
- 24 gare ga sebeso bjale a thoma go bela metsi awe bjale mosadi yowe Maamaepane a tseya boupi a tshela ka mowe teng ga pitsa ewe a tseya lefetho a le fakela ka teng ga pitsa a fethla ka lona gore bouswa bo loke gabotse bjale a thlatswa ditswana a tshola bouswa a tsolela monna yowe wagwe Makausu bjale re kwa gore lerato le be la gola kudu ba ija mabele awe a go tswa mowe leribeng bjale mowe re kwa gore ba be ba re ba sa ratana
- 25 kudu bjale gwa tswella tlala e kgolo kudu gape bjale re kwa gore mowe tlala ewe e be e sinyak lerato la Makausu le mosadi wagwe Maamaepane fela re kwa gore go be gwa thoma ena mokgalabjwe yowe Makausu a re bona gore tlala e gudile a tloga a ya go tsama a nyakela dinssi bjale re kwa gore o be a re go hwetsana nosi a rafa a tlatsa pitsa a ya a beya letlaleng mo ba tshelago gona melora. Gape re kwa gore o be a epela fase mowe
- 26 meloreng, bjale a re go epa molete owe a fakela pitsa ewe e nego le nosi ka mowe moleteng bjale a tseya letlhaka a le tsena mowe pitseng gore a fele a etla a no opela bjale mowe re kwa gore o be a fela a dira ka metlha le metlha a e ya a no opela bjale mosadi le ngwana ba bolaya ke tlala re kwa gape gore ka tsatsi le le lengwe motlhankana ewe Matlabee o be a sala a bona le tlhaka lewe mosegare papagwe Makausu a sa tlogile a fata mowe go nego le tlhaka lewe a hwetsana pitsa
- 27 e tletse ka nosi bjale a phusetse gape gore a tle a botse mmagwe bjale mmagwe a boya a rwele mago a tla a hwetsana morwa agwe Matlabee a dutsi ka lapeng. A fitlha ka mowe lapeng a fitlha a mo fa mago a ja bjale motlhankana yawe a botsa mmagwe gore ke bone pitsa kowa lefalatsago gona
- RM/ melora e tletse ka nosi. Bjale ke tshabile go tseya nosi ewe bjale re kwa gore mmagwe o be a re ko rie o nteetsa mowe

28 o e bonego gona bjale x ba ya kowa meloreng Matlabee a supa
 mnagwe mowe a bonego nosi bjale mnagwe a fata mowe meloreng a
 hwetsana pitsa e we enego le nosi re kwa gore mosadi yowe
 Maamaepane o be a tseyo pitsa ewe e nego le nosi a tsholla
 nosi ewe a tsela ka pitseng e ngwe a beya ka mafuri ga motse.
 A tseyo pitsa ewe e bego e nele nosi a tshela metsi ka mowe
 pitseng ewe a boetsa pitsa ewe gona kowa meloreng a phusetša
 gape go swantšha le ena monna yda wagwe Makausu a tseyo lona
 lethlaka lela la goba le baile ke Makausu a le beya gape ka
 29 ona mokgwa oia la goba le dutsi ka ona bjale mosadi yowe
 Maamaepane a ja nosi ewe le mmorwagwe Matlabee bjale ba dula
 ba lebeletse lebaka lewe Makausu a swanetšego gore a boye ka
 lona no a bego a ile gona bjale ka go se tsebe gore nosi ela
 a e se gona a fitlha a dumedisana le mosadi wagwe Maamaepane
 a dula nabo lebakanyana le se lekae. A gopola kowa go re go
 le pitsa yowe nosi re kwa gore mosadi le mothlankana wagwe
 Matlabee ba be ba sala ba kgwathetsana ba supana gore a re
 bone monna yowe la sola o ya gona kowa go bego go dutsi pitsa
 30 ya nosi bjale a re go fitlha mowe a thoma go tseyo lethlaka
 lela a goba a baile lona kowa a fela go a no opela gona ka
 lona bjale a le fakela mowe pitseng a thoma go no opela bjale
 a goga metsi.

A okwa gore a go tsefe selo bjale a ema a lebella matheko
 le matheko a bona go sene le motho eo a a napa a thoma go
 fata gona kowa a be go a no opela gona bjale anthe mosadi wagwe
 Maamaepane le morwagwe Matlabee ba lebeletse e bjale monna
 yowe Makausu a hwetsana pitsa ela ya nosi e tletse ka metsi ka
 31 moka re kwa gwe o be a swaba kudu bjale.

Mosadi wagwe Maamaepane o be a sega a dutsi le morwagwe
 Matlabee.

Gape re kwa gore mosadi yowe o be a re go sega le-~~na~~
 sego lewe a thoma go tlhabela monna yowe wagwe Makausu a re ka
 RM/ lentsu a bolabola seema sewe a re wa re ubu oubula bogadi.

Wa re Mafeo o fefa bogweng. Re kwa gore Makausu go tloga mowe o be a thoma go thlokomela mosadi wagwe gabotse go fithlela ba ehwa ka babedi.

32

Dipapadi tsa banna.

Banna ba ne le dipapadi tsa bona tse dintsi bjale dipapadi tsewe tsa bona le mo e le gore matsatsi a bo lehono a di sa tletse kudu re tla no leka go tlhalosa ka bakeng sa go butsisetsa ga ba ba di tsebago.

33

Bjale papadi ya banna see: Yona ke ya ka maabana mole tsatsi le diketse bjale bathlankana le banyana ba kgobakana lebatleng le ba le kgethilego gore ba swanetse go gatlhana gona bjale a ba gatlhane ba thoma papadi ya gore ke lekoti bjale go thoma ka o tee a re ntshabeng bjale ka moka ba swanetse go mo lebella gore ba etukisetse go tshaba ka lebelo. Bjale o swanetse go ba rakisa kudu a holofetse bjale le bona ba tshaba kudu ba holofetse, fela o swanetse gore a be a sware yo mongwe wa bona ka gore a ba tshabele kgole le mowe ba bapalago gona, ba no kitima ba dikuluga . Bjale a ka swara yo mongwe o swanetse go e ke mo swere seman-mang. Bjale le ena o wa etumela gore ke thereso o ntshwere. Bjale le ena o swanetse go ema a re bjale lekoti ke la ka ntshabeng ba re re go tshabile. A thoma go barakisa ka ona mokgwa ola ba rakisa-

34

na go ka ona. Bjale motho yowe a se nego lebelo o fela pelo ka gore bagwerea bagwe ba swanetse go no sega kudu. Ba mo gowella ba amotsa gore ke wena setlaela a o ne lebelo. Bjale ke mowe yowe mongwe le yo mongwe a swanetse go gore a leke go kitima a holofetse ka gore o tshaba lentso lewe la botlaela le go thloka lebelo le lehono.

35

Re ya kgolwa gore botlaela a bo nyake. Ke motho bjale gape re kwa gore mogare ga bathlankana le bannanyana go swanetse go ba le motlhankana wa go thloka lebelo bjale mowe gona re kwa gore go be go e ne le motlhankana yowe mongwe wa ga Kgotso ka leina lagwe ba re ke Mangana. Bjale re kwa gore ena ka methla le methla ba be ba fo swara ena a barakisana mowe lekoti-

RM/

ng,

la bona gape re hwetsana gore go thloka lebelo mowe gagwe o
 be a dira ke gore o otile. Ke lona baka lewe bagwera bagwe
 ba be go ba mosiya ka lebelo bjale gare ga banyana gona re
 kwa gore go be go e ne le ngwanyana yowe mongwe wa mmele o
 mogolo kudu leina la gagwe ba re ke Sobosobo wa ga Sekgobe la
 36 bjale le ena re kwa gore a ba kitima ba be ba siya ena ka lebelo
 gape re kwa gore ena mothlankana yowe le ngwananyana yowe ba
 be ba nyama kudu dipelong bjale ka gore dipapadi tsa bona
 ke tse dintsinzana. Re tla leka go di bolabola ka bontsinzana
 bjale a ba feditse papadi ewe ya lekoti ba thoma gape go
 bapala papadi ya gore a re gaseng dithootse bjale gape ba be
 ba sa re montsonatsona dithootse ke gore banyana ba be ba swane-
 tse go ntshagana le bathlankana ka go lekana palo ya bona
 bjale le a ba dirile ka ona mokgwa owe banyana ba swanetse go
 tseya bathlankana bawe ba bapetsego nabo ba ba patlamise fase
 37 ba re ke ona marootse a entse mo dithootseng bjale banyana bawe
 ba swanetse go tla ba dula ka mo bathlankana ba isitsego
 dithloogo ka gona bjale ba bolabola ba re Mantsukutsuku ba
 boeletsa gape ba re Mantsukutsuku. Ba re ke hwetsane lerotse
 la ka le tiile bjale ka gore ba dira dithlophana-dithlophana
 ke gore yowe mongwe ngwanyana o swanetse gore a e ga yo mongwe
 mo a patlamiseitsego bagwe bathlankana bjale bjale a fithlile
 mowe ga yowe o thoma ka go mo dumedisa le go butsisana
 maphele ka morago ga mowe yola ngwanyana a tlilego ga yo
 mongwe o bolabola ka gore ke tlile go kgopela lerotse bjale
 38 yowe a nego mowe le ena o re ko re e ka tshemong ya ka o bona
 mowe marootse a nego gona bjale marootse awe o ra bathlankana
 bala ba patlamile go a ba fithla mowe gona o swanetse go mo
 ksupa gore kolalela lerootse fela a mo supile lerootse
 o mo supa mothlankana yowe a mo tshepilego gore o ne le maatla
 bjale ngwanyana o swanetse go batamela mowe go patlamilego
 mothlankana yowe a mo sware ka magetla a leke go mo kakola
 bjale mothlankana le ena o swanetse gore a swarelle dirite
 tse di nego mo fase gore a tie ka tsona gore ngwanyana a se
 ke a ba a mo kgona. Bjale mowe a okwa gore mothlankana o wa mo

sita o swanetse go mo lesetsa a ya ga yo mongwe bjale le
 ena o swanetse go leka go thatafa bjale o swanetse gore a be
 a fithle mo a swanetsego gore a kgone yo mongwe bjale ena a
 bitswi ka maina a go mo reta bjale ka bala ba go thatafa ba
 maitsa gore ke le o wane gape le o wane ke gore lerootse le
 le sesugo la tiya bjale bala ba go thatafa bona ba bitswa gore a
 marootse a go tiya a peu bjale ka moka ga bona ba swanetse go
 40 dira ka ona mokgwa owe ba dirago ka ona go fithlela ba fella
 ka moka bjale a go feletse mowe ka moswana mosegare ba swanetse
 gore ba gathlane gape ba thome papadi ya bona e ngwe gape
 yona e fapane le ela ya ka maabana bjale gape sona papadi ewe
 e se ya bathlankana le bananyana gape ba fithla moriting o
 mogolo ba kgobakana gona bjale ba thoma gore tlang re tie kgwele
 bjale ba ntshagana go swana le peleng fela kgwele ke kwatana
 e botse ea thidi kwana bjale ba bangwe ba tiella ka theko
 41 e ngwe ba ba beile mowe e swanetsego gore e e e fithle gona
 bjale ba tsema diphate goba matlapa bjale ya fetagona mowe
 ke gore e nweele bjale mowe ka moka bala ba bego ba tiella
 kgwele ka theko ya gona ba swanetse go tloga mowe ba goba ba
 eme gona ba eme ka kowa kgwele e nwele go ka gona bjale ba
 bala ba go nwele kgwele ela ba swanetse go tseya kgwele ela
 ya bona ba loge serite sedire thlakanyana batoke ge kgwele ewe
 gore ba e tie ka mokgwele e e gona kowa dipheteng tsela ba
 42 di beilego gore ya feta sona e nweele gape ba swanetse go
 thlwa ba kitima mosegare ka moka ba holofetse go tiya kgwele
 ewe ya bona gape le go siyana ba siyana kak lebelo. Ba se
 nego lebelo ba emiswa mogare ga lebatla lewe ba kitima go
 gax lona bjale bathlankanaba ba tshepegilego lebelong ba
 emiswa mala mafellong gore ba tle ba thibe kgwele a e ya go nwa
 ke tsona, dipapadi tsa gesu.

43

Diphoofolo

Diphoofolo ka moka di ne le maina a tsona. Bjale re
 tla thoma go thlalosa maina awe a tsona ka go latelana ga
 tsona:

RM/

Tlou

thotlwa

nare

kgokong

Tshukudu yona e ne le naka ka le tee

tholo

thagetsi

phalafala

tumuga

thetele

letlabo fela matlabo ona a ne le mehuta e mebedi a mangwe a
dula dithabeng ona ke ya manyana kudu a feta ke ya a dulago
molaleng ka bogolo.

44

phuthi

puubudu yona ke e khubedu

sekopo

komi yona e dula dithabeng e lekana le pudi ka bogolo

tshoso

pitsi yona e swana le pokolo. Ke x ona maina a diphoofolo
tsa mono tse di nego le dikgwatla.

A maina ke a diphoofolo tsa marofa le ona re ya tlhalosa:

Tau

phiri

letaga goba lethlalerwa

thakadu

leseese

phukubjwe goba segawane

mosoro

mosapalame

thwaane

tlodi

sefiri

45

tshipa

mankobo

RM/

setlhora

Matswitswanyane

segweegwe

thuhu

legalameetlwa

lekweleele

pela yona e dula dithabeng a e ne mosela

letswete

46 matakatake bjale taba ya go makatsa ke yona phoofolonyana
 ewe ebitswa go gore ke matakatake e ne le maoto a mane. Bjale
 e dula mo gonego le diolo tse di nego le dintlwa. Mabaka
 a lethlabula bjale e dula gedimo ga dithlare tse di nego mowe
 diolong go lebella dintlwa. A di etswa mowe diolong bjale
 a di fofa di ya gedimo phoofolonyana ewe le yona e ya fofa
 natso e di swara kowa gedimo mara a e ne mafofa a fm go fofa
 ka ona e ne le boya bjo bo sethlanyana nabaka a mare ga yona
 phoofolonyana ewe e bitswago gore ke matakatake.

Mabaka a mare ga e dula ka gare ga dimati tsa mothlare o
 ba re go ke mooka o omilego. Ke ona malao a matakatake.

END S 833.